

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

XIYIMO XA MASUNGULO: SWIKILI SWA TA VUTOMI GIREDI YA 1

SWILETELO SWA MATIRHISELO YA KHARIKHULAMU YA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI EKA XIYIMO XA MASUNGULO LESWI KATSAKANYIWEKE.

- Dyondzo ya Swikili Swa ta Vutomi hi yona phuphu ra ku dyondza na ku dyondzisa eka Xiyimo xa Masungulo. Mhaka leyi yi nga ka yi ka tshikeleriwi ku ringana. Yi pfuneta **“ku dyondza na ku dyondzisa hi vuenti”** loko vadyondzi va tirhisa ntivomarito, ku tsala switsalwana na ku hlaya swin'we loku endliweke, vutivi bya dikixinari, ku tsala na sw.. na sw...
- Dyondzo ya Vutivi bya Masungulo na ku tihlayisa na ku hlayisa van'wana eka kharikhulamu ya Dyondzo ya swikili swa ta vutomi yi lulamisiwile hi tinhlokomhaka. Ku ringanyetiwele ku tirhisiwa ka tinhlokomhaka ku endlela ku katsakanya vundzeni bya tidyondzo to hambanahambana laha swikotekaka swi tlhela swi fanela. Tinhlokomhaka leti hlawuriweke ta Dyondzo ya Swikili Swa ta Vutomi ku suka eka XIPHOKHAMA ta kotara ya 1 ku fika ka kotara ya 4 ti fanele ku endliwa.
- Kharikhulamu ya Dyondzo ya Swikili swa Ta Vutomi ya Kotara ya 1 ku fika eka kotare ya 4 yi pfanganyisiwile eka tsalwa leri.
- Tanihi Kotara ya 1 ku fika Kotara ya 4, tsalwa leri ri katsa Vuswikoti na Minkoka, Minongotinkulu na vutivi xikan'we na switirhisiwa leswi faneleke ku tirhisiwa leswi a swi katsiwangai eka XIPHOKHAMA.
- Vundzeni bya Dyondzo ya Swikili Swa Ta Vutomi yi pfanganyisiwile hi ndlela leyinene yo olova eka mavhiki hinkwawo eka Kotara yin'wanan na yin'wana.
- Mavhiki ya mune ya lulamiseriwile “Vululami” bya Giredi ya 1 leswi katsaka nhluvukiso wa vuswikoti byo vona no twisisa na ndzemukiso wa mpfumawulo eka vadyondzi lava nga si lulamelaku kharikhulamu ya mafundza. Ku dyondza na ku dyondzisa ku ta ya emahlweni endzhaku ka mavhiki mabirhi loko ku endliwile tinhlokomhaka leti lulamisiweke Ku hlayela ehenhla, Ku hlaya swin'we, mintlangu, ku simbelela, ku aka tiphazili ku ya emahlweni tanihi le ka nhlokomhaka “Mina”.
- Xiyimo ya Giredi ya 1 hi xona xi nga ta kombisa loko van'wana va vadyondzi va nga lava ku engeteleriwa mavhiki yo hundza 4 kutani vadyondzi volavo va nga ya emahlweni na Nongonoko wa Vululami na Ndzemukiso wa mpfumawulo ku karhi ku dyondziwa. U NGA ENGETELA KUMBE KU HUNGUTA MAVHIKI KU KOTA KU DYONDZISA TINHLOKOMHAKA TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI EKA KOTARA Ya 1 leswi swi ta ya hi ku l mavhiki manganic lawa vana va ya lavaka ku kota ku fikelela.
- Giredi ya 2 na Giredi ya 3 va lulamiseriwile mavhiki ma2 ya Ndzemuko na Makambeleso yo sungula. Ku nga tirhisiwa Tinhlokomhaka Ta Kotara ya 4 loko u lava ku fikelela eka Tidyondzo ta Ririmi. Tirhisa tinhlokomhaka, Vundzeni na vuswikoti ku hlohlotela ku dyondzisa dyondzo ya Ririmi. U NGA ENGETELA KUMBE KU HUNGUTA MAVHIKI KU KOTA KU DYONDZISA TINHLOKOMHAKA TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI EKA KOTARA Ya 1

LEMUKA LESWI LANDZELAKA LOKO U DYONDZISA TIDYONDZO YA SWO ENDLA NGOPFU(SAYENSE, THEKINOLOJI, VUTSHILA BYA VUTUMBULUXI NA DYONDZO YA VUTIOLORI) TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI.

- **KU TLANGA** , eka Xiyimo xa Masungulo i ku dyondza ka nkoka swinene loku nga ta ka ku nga honisiwi. Swi endliwa ku karhi ku landzeleriwa milawu ya COVID.
- Vadyondzi va fanele ku titwa va amukelekile na swona va va xiave eka ntlawa leswi swi leswaku va titwa va ri xiphemu na ku amukeleka
- Dyondzo ya Vutshila bya vutumbuluxi, ku yimbelela na ntshukunyuko i ku tshungula loku lwaka na ku tshikeleleka loku nga vaka konat. Nseketelo hi swa vumunhu na matitwelo i swa nkoka swinene.
- Migingiriko yin'wana hi xi talo yi susiwile kumbe ku cinciwa ku endlela leswaku ku landzeleriwa nsiyerisanowampfhukaevanhwini. Migingiriko yi nga va yi endliwile ku angarhela ndhawu yo karhi..

SWILETELO SWA MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:

- Leswi swi ta tshama swi karhi swi endliwa, humelela, ku xiyaxiya hi endlelo ra nkamafundza ngopfu ngopfu na hi ku endla kunene. Vadyondzi va ta va ni minkarhi yo hlayanyana ku nga si va ni ku rhikhoda ka mafundzha kumbe ku nyika khodi.

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

- Dyondzo ya Masungulo ya vutivi na ku tihlayisa na ku hlayisa van'wana yi nga kamberwa hi ku tsala, kambe tinhlokomhaka leti katsaka swo endla ku fana na ku rhekhoda ta maxelo, ku byala ximilana ku endla xo khoma ximilana swi nga endlwa ku va xikambeko xa Dyondzo ya Swikili swa Ta Vutomi na Dyondzo ya Ririmi ra Le Kaya. Swi te tano, xiphemu xa vutshila na 'ku vula vula' hi xiphemu xa vutshila xa wena swi nga tirhisiwa eka Dyondzo ya Vutshila bya vutumbuluxi na Swanomo..Ku yingisela na ku Vulavula. Tirhisa rhubiriki (yin'we eka yin'wanana na yin'wana)yi va ni nhlamuselo yo kongomaeka yin'wanan na yin'wana ya vuswikoti na mbuyelo wo karhi lowu languteriwekek languteriweke (swanomo na swiphemu swa vutshila)
- Tirhisa SWILETELO swa MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI – U NGA TIENDLELA TIN'WANA TA TIRHUBIRIKI.

Hi tikuma hi ri eka ku hambana lokukulu swinene eka "ntolovelo lowuntshwa" hi mi tsundzuxa ku tihlayisa . Hi khensa ku tiyimisela ka n'wina na ku mihlohlotela ku lulamisa vadyondzi leswaku va va vahlayi lava ringaneleke, vaehleketi na vaololoxi va swiphigho.

GRADE 1 REVISED TEACHING PLANS: SWIKILI SWA TA VUTOMI

GRADE 1 REVISED TEACHING PLANS: SWIKILI SWA TA VUTOMI											
KOTARA YA 1 45 WA MASIKU		VHIKI RA 1	VHIKI RA 2	VHIKI RA 3	VHIKI RA 4	VHIKI RA 5	VHIKI RA 6	VHIKI RA 7	VHIKI RA 8	VHIKI RA 9	VHIKI RA 10
KU TIHLAYISA NA KU HLAYISA VAN'WANA	NHLOKOMHA KA:	KU LEMUKISA/ NHLUVUKISO WA VUSWIKOTI BYO VONA	KU LEMUKISA/ NHLUVUKISO WA VUSWIKOTI BYO VONA	MINA NHLUVUKISO WA VUSWIKOTI BYO VONA	MINA NHLUVUKISO WA VUSWIKOTI BYO VONA	EXIKOLWENI	EXIKOLWENI	MAHANYELO LAMANENE	MAHANYELO LAMANENE	MAXELO	MAXELO
	<p>SWIPIMELO SWA SIKU NA SIKU SWA COVID-19:</p> <p>Ntolovelo wa rihanyu lerinene wa siku na siku wu fanele ku landzeleriwa swinene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsundzuxa vadyondzi hi ntolovelo wa siku na siku. Hlohlotela vadyondzi ku tshama ekaya loko va vabya. Vadyondzi va fanele ku ambala mask masiku hinkwawo Timask ti susiwa ntsena loko u dya kutani yi vekiwa eka ndhawu leyi hlayisekeke. Langutela nkarhi wa swakudya swa mpundzu ni swa nhlikanhi. Va dyondzise ku pfala nomo na nhompfu hi xikokola kumbe ku tirhisa thixu loko va khohlola kumbe ku entshemula. Xikan'we kan'we cukumeta thixu leyi tirheke.. Hlamba mavoko hi mati na xisibi nkarhi hinkwawo / sanithayiza mavoko ya wena. Basisa na ku sanithayiza tindhawu leti khumbhiwaka nkarhi na nkarhi or (5 wa malepula ya jiki eka litara 1 ya mati) swo tlangisa, Swo tirhisa, Swa nchumu, na sw.. Tivisa endlelo leri ri va ntolovelo Xilogene: Siya mpfuka lowu ringaneke – Dyondzisa vadyondzi ku siyampfuka lowu ringaneke exikarhi ka vanhu na ku xeweta handle ko khumbana. Pfuna vadyondzi ku va na ntwela vusiwana, engetela ku tikhathata eku aka ndhawu leyi hlayisekeke na ku hlayisa van'wana. Kombisa rirhandzu na ku tekela enhlokweni eka vadyondzi lava tikeriwaka . Tiyisisa ntolovelo wa nkarhi hinkwawo ku sivela endlelo ro ka ri nga tolovekanga ku va" ntolovelo lowuntshwa". <p style="text-align: center;">VADYONDZISI VA FANELE KU TIYISISA VUHLAYISEKI BYA VONA VINI NA VUHLAYISEKI BYA VANDYONDZI EKA NDHAWU LEYI VA NGA EKA YONA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mingiriko ya Vutivi bya Masungulo na Ku tihlayisa na ku Hlayisa Van'wana yi fanelel yi oloxa minongotinkulu na Suswikoti lebyi byi yelananka na Minongoti ya sayense Sayense ya swa vanhu, Sayense ya swa Ntumbuluko na Thekinoloji xik. Vulavisisi, hlovisa, vuswikoti byo lavisisa, na sw... Tiyisisa leswaku ntivomarito wa tumbuluxiwa ku endlela ku hlulukisa Ririmi 										

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

- Vutshila bya vutumbuluxi [Vutshila byo voniwa na byo endla] byi fanerile ku katsakanyiwa swinene na Dyondzo ya Ririmi.
 - Dyondzo ya Vutiolori yi ta endliwa awara yin'we hi vhiki, Awara ya vumbirhi yi ta tirhisiwa ku hlaya swa Dyondzo ya Ku tihlayisa na ku hlayisa Van'wana Ku tihlayisa na ku hlayisa van'wana na Vutivi bya bya Masingulo, vutivi bya vundzeni xik. Swiphemuphemu swa xikambelo ntwisiso: "ku hlayela vutivi", switori, switlhokovetselo na sw..
 - Dyondzo yin'wana na yin'wana ya Swikili Swa Ta Vutomi yi ta sungula hi dyondzo ya 5-wa timinete ku lemukisa vadyondzi hi ta Covid-19 ku lemukisa ku hlamba mavoko, mahanyelo lamanene, swikombiso swa covid-19, ku siyerisana mpfuka exikarhi ka vanhu, ku pota rini naswona eka mani, mburisano loko munghana kumbe xirho xa ndyangu a hundzile emisaveni/lovile na sw.. na sw..
- Vadyondzi va languteriwa ku hetisa gingiriko lowu nga eka buku yo tirhela ya mudyondzi na xitloveto xin'we kumbe swimbirhi kumbe gingiriko wo endla hi vhiki eka buku ya ntirho wa le tllilasini ya dyondzo ya Vutivi Bya Masungulo na dyondzo ya Ku tihlayisa na ku hlayisa van'wanana
- PLEASE NOTE: EXECUTIVE FUNCTIONS CONTROL AND REGULATES COGNITIVE AND SOCIAL BEHAVIOURS IS NOT WRITTEN INTO XIPHOKHAMA BUT THESE SKILLS ENABLE LEARNERS TO CONTROL IMPULSES, PAY ATTENTION, REMEMBER INFORMATION, PLAN AND ORGANISE TIME AND MATERILAS AND RESPOND APPROPRIATELY TO SOCIAL AND STRESSFUL SITUATIONS, THUS IMPERATIVE FOR LEARNING. PLEASE READ MORE ABOUT THIS.**

<p>VUSWIKOTI NA MINKOKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xiyaxiya • Ku Vulavuri sana • Mahanyelo lamane ne • Lemuka/Vutitivi si • Vuswikoti byo <ul style="list-style-type: none"> - Hlonipha - Tiyisela na sw... 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku komba nhlonipho, rirhandzu, ntwela vusiwana na ku amukelana • Ku kombisa Vuswikoti, Vutivi, Matikhomela na Minkoka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku komba nhlonipho, rirhandzu, ntwelavusiwana na ku amukelana • Ku kombisa Vuswikoti, Vutivi, Matikhomela na Minkoka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku tumbuluxa rihanyu lerinene, ku titshemba, ku tirhandza na ku hlonipha ku hambana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku tumbuluxa rihanyu lerinene, ku titshemba, ku tirhandza na ku hlonipha ku hambana 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemuka Lemuka • Nhlonipho • Ku tiyisela • Ku landzelela milawu ya le tllilasini na milawu ya le xikolweni 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemuka Lemuka • Nhlonipho • Ku va ni mbilu leyinene • Ku landzelela milawu ya le tllilasini na milawu ya le xikolweni 	<ul style="list-style-type: none"> • Xiyaxiya • Lemuka Nhlonipho • Ku hlayisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Xiyaxiya • Lemuka • Nhlonipho • Ku hlayisa • Pimanisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Xiyaxiya • Pimanisa • Lemuka • Ku vulavurisana • Rhikoda • Lemuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Xiyaxiya • Pimanisa • Lemuka • Ku vulavurisana • Rhikoda • Lemuka.
<p>MINONGONOTI NKULU NA VUTIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ndzemikiso eka milawu na maendlelo • Tindhawu etllilasini na le xikolweni • Masungulo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ndzemikiso eka milawu na maendlelo • Tindhawu etllilasini na le xikolweni • Masungulo 	<ul style="list-style-type: none"> • Munhu un'wana na un'wana u hambanile. • Vutivi, hlawula, nhlonipho • Ku tumbuluxa swilo swo hambana you/others can do. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku fana na ku hambana • Ku hlonipha van'wana na wena n'wini ku fana na ku hambana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mavito • Milawu na mintolovelolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Mavito • Milawu na mintolovelolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayisa miri wa wena n'wini. • Ku tiva leswaku rihanyu lerinene lincini na ku titoloveta rona. 	<ul style="list-style-type: none"> • A ya exihambukel weni • Ku hlayisa miri wa wena. • Ku tiva matioloole ma kahle na mintlangu • Vutivi bya xikombelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Vutivi bya xivangelo xa ta maxelo na maambalelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayisa mahlo ya wena


Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

VUTIVI BYO SUNGULA	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuswikoti byo vona no twisisa • Vutivi bya siku na siku
VUNDZENI: XIPHOKHAMA TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhiselo ya le henhla ya byongo Ku tirha ka miehleketo. Ku tilawula Ku titlhogomela	<ul style="list-style-type: none"> • Nhluvukiso wa swo vona na ntwisiso • Mintlangu ya ndzemukiso wa mpfumawulo-xik. Mpfumawulo wa xiharhi, masiku hinkwawo sounds, music sw na sw. • Patironi-muhlovo na xivumbeko • Ku aka swiphazamis o • Ku kuma vito • Mintlangu 	<ul style="list-style-type: none"> • Nhluvukiso wa swo vona na ntwisiso • Mintlangu ya ndzemukiso wa mpfumawulo - xik. Mpfumawulo wa xiharhi, masiku hinkwawo mpfumawulo , tinsimu • Tipatironi-muhlovo na xivumbeko • Ku aka swiphazamis o • Ku kuma vito • Mintlangu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hi hlawulekile hi tlhela hi va leswi hi nga xiswona. • Leswi ndzi nga swiendlaka (hlaya,tiva mihlovo, tlula na sw.. • Mbhurisano • <i>Laha ndzi humaka kona</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Leswi ndzi hambaniseke xiswona na munghana va mina. (Vulehi, mihlovo ya misisi, rimbewu, ntiko na sw...) • Leswi ndzi hambaniseke xiswona na vanghana va mina. • Mbhurisano • Kombisa u Vula 	<ul style="list-style-type: none"> • Vito ra xikolo, mudyondzisi na nhloko ya xikolo • Milawu na mintolovel o etlilasini 	<ul style="list-style-type: none"> • Vito ra xikolo, mudyondzisi na nhloko ya xikolo • Milawu na mintolovel o etlilasini 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku etlela • Ku dya swakudya leswi akaka miri • Ku hlamba mavoko • Ku basa • Misisi,meno na min'wala • Ndzi hlayisa miri wa mina wu tshama wu basile: • Yin'wana ya mintolovel o leyinene 	<ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo lamanene ya swihambukel o • Votiolori nkarhi hinkwawo na ku tlanga. • Ku languta thelevhixini hi ku pima 	<ul style="list-style-type: none"> • Hina na ta maxelo-swiambalo, swakudya, migingiriko 	<ul style="list-style-type: none"> • A va fanelanga ku languta dyambu-
<p>Masiku ya vukhonger i na yin'wana masiku lawa ya hlawulekeke lawa ya tlangeriwaka hi vaaki ya fanele ya kaneriwa loko ya ri karhi ya humelela kotara hinkwayo. (Tiawara timbirhi hi kotara ti vekiwile eka leswi.)</p>										

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	<p>SWITIRHISIWA: TIYISISA MATIRHISELO YA BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI Ku hlaya na ku twisisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Xanch umu xa mathe lo ma3 - Mihandzu, matsavu, mimovha, swiharhi, na sw. <ul style="list-style-type: none"> • Mihlolo • Sayizi • Xivumbeko • Mathe lo • Swikombakombani • Name tags • Mimfungho • Bini bege sw na sw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Xanch umu xa mathe lo ma3 - Miha ndzu, matsavu, mimovha, swiharhi, na sw • Muhl o • Sayizi • Xivumbeko • Mathe lo • Swikombakombani • Name tags • Mimfungho 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila ra 2. • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 6 • Chati • Swikombakombani 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 6-8 • Ntiyiso wa xa nchumu xa mathe lo ma3 • Chati • Swikombakombani • Chati ya vulehi • Xikalu 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 12-13 • Ntiyiso wa xa nchumu xa mathe lo ma3 • Swikombakombani • Chati 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 16 • Ntiyiso wa xa nchumu xa mathe lo ma3 • Swikombakombani • Chati 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 20-21 • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila 24. • Ntiyiso wa xa nchumu xa mathe lo ma3 • Swikombakombani • Chati 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 22-23 • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila 26-27 • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 28 • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila .29 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku ya Mudyondzi yo Tirhela papila. 31-32 • Ntiyiso wa xa nchumu xa mathe lo ma3 • Swikombakombani • Chati • Vhidiyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Swikombakombani • Chati • Vhidiyo
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

			<ul style="list-style-type: none"> Bini bege na sw... 								
	NKAMBELO WA NKAMAFUNDZHA	<ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberiswa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tlhela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hluvukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki . Ku nga nyikiwa migingiriko yo tsala. Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberiswa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene . Tirhisa nkambelo wa nkamafundzha na ku ya emahlweni. 									
	MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:	LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA 									

VUTIVI BYA MASUNGULO	KOTARA YA 1 45 WA MASIKU	VHIKI 1	VHIKI 2	VHIKI 3	VHIKI 4	VHIKI 5	VHIKI 6	VHIKI 7	VHIKI 8	VHIKI 9	VHIKI 10
	TINHLOKO-MHAKA:	NDZEMUKISO/ NHLUVUKISO WA SWO VONA NA NTWISISO	NDZEMUKISO/ NHLUVUKISO WA SWO VONA NA NTWISISO	MINA NNHLUVUKISO WA SWO VONA NA NTWISISO	MINA NHLUVUKISO WA SWO VONA NA NTWISISO	EXIKOLWENI	EXIKOLWENI	MAHANYELO LAMANENE	MAHANYELO LAMANENE	MAXELO	MAXELO
	VUSWIKOTI NA MINKOKA xik.	<ul style="list-style-type: none"> Ku kombisa vutshila na vuswikoti <ul style="list-style-type: none"> Lemuka Pimanisa Ku hlayisa Pima Xivangelo na xitandzhaku Ku vulavurisana 	<ul style="list-style-type: none"> Ku kombisa vutshila na vuswikotis 	<ul style="list-style-type: none"> Ku vulavurisana Ku xiyaxiya 	<ul style="list-style-type: none"> Ku vulavurisana Ku xiyaxiya 	<ul style="list-style-type: none"> Xiyaxiya Lumuka xivangelo and mbango Ku vulavurisana Ku kuma swintshuxo 	<ul style="list-style-type: none"> Hlamusela Ximunhuhata wa Ku lemuka xivangelo and mbango Ku vulavurisana Ku kuma swintshuxo 	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlayisa Pimanisa 	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlayisa Pimanisa 	<ul style="list-style-type: none"> Lemuk a Pimani sa Lemuk a Ku ava hi 	<ul style="list-style-type: none"> Lemuka Pimanisa Lemuka Ku ava hi


Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

•Minkoka,Ku hlayisa na sw...						• Minkoka			mintlaw a	mintla wa
									• Pima	• Pima
									• Ku lavisisa	• Ku lavisisa
									• Ku vulavurisa	• Ku vulavurisa
									• Nhlonipho	• Nhlonipho
TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhelo ya le henhla ya byongo Ku tirha ka miehleketo, Ku tialawula , Ku titlhogomela										
MINONGONOTI NKULU NA VUTIVI:	• Tihelo,ndhawu; kusuhi na, endzhaku ka, emahlweni ka, ehenhla ka [Marito ntolovelo ya Matematiki]	• Tihelo,ndhawu; kusuhi na, endzhaku ka, emahlweni ka, ehenhla ka [Marito ntolovelo ya Matematiki]	• Vutivi bya vuxokoxoko bya vun'wini. • Laha ndzi tshamaka kona, nomboro ya vuhlanganisi na malembe. • <i>Laha ndzi beburaweke kona (ndhawu)</i>	• Vutivi bya vuxokoxoko bya vun'wini. • Laha ndzi tshamaka kona, nomboro ya vuhlanganisi na malembe. • <i>Laha ndzi beburaweke kona (ndhawu)</i>	• Ku tiva xikoloxa mina. • Kombisa ndlela na ndzetelo. • Landzelela mepe wo olova	• Twisisa nkoka wa milawu na mintolovelo etlilasi • Ku yi tiva na ku yi tirhisa. • Tsundzuka na ku lemuka tlhelo ra xikolo	• Madyelo lamanene na mintolovelo leyinene • Tshama u hanyile kahle	• Rihanyu lerinene na Madyelo lamanene n Rihanyu lerinene	• Ku xiyaxiya ta maxelo. • Lemuka minkarhi • Swi hi khumba njhani. • Tiva, endla mimfungho. • Zambhala • Rhikhoda. • Hlamusela	• Ku xiyaxiya ta maxelo minkarhi. • Lemuka xivumbeko • Swi hi khumba njhani. • Tiyisisa rihanyu lerinene.
VUNDZENI TIYISISA KU TIRHISIWA KA BUKU YA MUDYONDZI TSUNDZUKA minkarhi	Lemuka: Chati ya maxelo yi fanele yi antswisiwa lembe hinkwaro.		• Vuxokoxoko bya wena nwyni – ku fana na vito adirese , nomboro ya		• Vito ra xikolo, mudyondzisi na nhloko ya xikolo. • Laha u nga kumaka tindhawu to	• Mintolovelo ya tllasi na mawu • Leswi ndzi fambisaka xiswona loko			• Chati ya maxelo ya siku na siku • Ku xiyaxiya ta maxelo nkarhi na nkarhi	Hlamusela vadyondzi leswaku hikokwalaho ka yini va nga fanelanga ku

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<p>hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhelo ya le henhla ya byongo Ku tirha ka miehleketo, Ku tialawula , Ku titlhogomela</p>			<p>fonu na malembe. <ul style="list-style-type: none"> • Ta mina: </p>		<p>hambanaham bana exikolweni-ku katsa na swihambukelo, hofisi na tindhawu to tlangela</p>	<p>ndzi ya exikolweni <ul style="list-style-type: none"> • Ndza tinyumgubyisa hi xikolo xa mina </p>			<ul style="list-style-type: none"> • Ku hisa, ku titimela, moya, mapapa dyambu kungwa, mpfula • Mimfungho yo hlamusela xivumbeko 	<p>languta dyambu.. <ul style="list-style-type: none"> • her and us </p>
<p>SWITIRHISIWA TIYISISA KU TIRHISIWA KA BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI HINTALO YA DBE Hlayela ku tiva (ntwisiso) Wa tsala leri nga riki ra ntiyiso na tsalwa leri nga ra ntiyiso</p>			<ul style="list-style-type: none"> • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila ra.2 • Swikombako mbana • Chati 		<ul style="list-style-type: none"> • Swikombako mbana • Chati • Vhidiyo 	<ul style="list-style-type: none"> • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila. 12-13 • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila 16-17 • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila 18 • Swikombako mbana 			<ul style="list-style-type: none"> • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila. 30. • Chati ya maxelo • Mimfungho • Swikombako mbana • 	<ul style="list-style-type: none"> • BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI papila. 31- 32.
<p>MAXELOMAXELO YA FANELE KU DYONDZISIWA KU KONDZA VADYONDZI HI VOXE VA KOTA KU CINCA MIMFUNGHO SIKU NA SIKU. CHATI YA MAXELO YI FANELE YI ANTSWISIWA LEMBE HINKWARO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku vhumba • Mpimo wa le hansu na mpimo wale henhla wa mahiselo ya miri • Mimfungho (selixasi, ta maxelo) • Mapapa • Hetisa chati ya maxelo - mberhamoya (mpfula),swimoyana na sw... 										
<p>NKAMBELO WA NKAMAFUNDZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hlulukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki . 									

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	<ul style="list-style-type: none"> Ku nga nyikiwa migingiriko yo tsala. Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberwa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene . Tirhisa nkambelo wa nkamafundzha na ku ya emahlweni.
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:	<p>LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA</p> 

VUTSHILA BYA VUTUMBULUXII	KOTARA YA 1 45 WA MASIKU	VHIKI RA 1	VHIKI RA 2	VHIKI RA 3	VHIKI RA 4	VHIKI RA 5	VHIKI RA 6	VHIKI RA 7	VHIKI RA 8	VHIKI RA 9	VHIKI RA 10
	TINHLOKOMHAKA:	NDZEMUKISO NHLUVUKISO WA SWO VONIWA NA KU NTWISISA	NDZEMUKISO / MAKAMBELE LO YA MASUNGULO	MINA	MINA	EXIKOLWE NI	EXIKOLWENI	MAHANYELO LAMANENE	MAHANYELO LAMANENE	MAXELO	MAXELO
<p>KU TUMBULUXA HI MATLHELO MA2</p> <p>Vadyondzi va fanele ku va na khontheyini ya ayisikhirimi ya yena n'wini ya switirhisiwa (dlulu, xikero, tikhirayoni ta pensele, tikhirayoni na sw...) Loko leswi swi nga koteki, dirowa hi leswi nga kona</p> <p>Tirhisa vutshila bya xiphemu tanihi swanomo ku ndlandlamuxa vutshila bya ku tsala</p> <p>TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku va u lemuka migingiriko leyi hluvukisaka nkoka wa matirhelo: Ku tirha ka miehleketo, Ku tialawula , Ku titlhogomela</p>											
• Ku dirowa swifaniso swa wena n'wini hi ku tirhisa switirhisiwa swo hambanahambana, khirayoni ya mafurha yo bumbula kumbe choko.		x									
• Dirowa na ku penda swifaniso swa wena n'wini u ri karhi u hlanganisela na swa van'wana						x					


Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	• Ku penda xifaniso na ku engetela swihlawulekiso swo karhi- mahlo, tindleve, nhopfu na nomu; hlamusela swihlawulekiso leswi nga eka nhloko, swivumbeko, mihlovo na ntila.				x						
	• Ku kandziyisa tipatironi hi pende yo dziva.								x		
KU TUMBULUXA HI MATLHELO MA3 (KU AKA)											
Nghenisa migingiriko leyi fambelanaka na ndhawu – Migingiriko yi pfuneta ku katsakanya/ku pfluxeta swivumbeko swa xijometiri (Matematiki)											
	Ku aka mabokisi hi ku tirhisa switirhisiwa leswi endlweke hi leswi nga tirhisiwa nakambe; tiyisisa eka swivumbeko swa xijometiri; kana swivumbeko.									x	x
KU TA NA MAQHINGA NA KU HLAMUSELA											
Tirhisa ndhawu leyi u tilulamiseleke yona – U nga nghenisa migingiriko leyi faneleke ndhawu leyi u nga ka yona. SWILO LESWI I SWA NKOKA KU TI PALUXA, SWA VUMUNHU, VUSEKETERI BYA VUTITWINA KU VA XIPHEMU.											
VUSWIKOTI BYO ENDLA	• Ku valanga xivumbeko na ntiko hi ku tirhisa marito lawa ya nga na swiendlo na mafambafambelo tanihi ku gombonyoka, ku lala ku anama, ku vevuka, ku koka bokisi lerikulu, na swin'wana.				x						
	Ku yimbelela swinsin'wana sw ndhavuko hi ku tirhisa mafambafambelo lawa ya faneleke yo encenyeto.						x				

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

BUKU YA MUDYONDZI papila ra.10											
• Ku ta na maqhingana yo olova hi leswi humeleleke hi ntokoto wa ntlovelo wa le ndyangwini wa mudyondzi na vaakatiko wa masiku yak u velekiwa; na ku tlanga; na swin'wana.									X		
Ku tlanga ntlangu: endla xitori xo koma xa swivulwa swo koma, leswi kongomisiweke eka bokisi ra minchumu leyi tsakisaka-nchumu wa hlawuriwa, na ku va wu ehleketeriwa ku va wu hanya.											X
Mintlangu ya vutshila na vuswikoti Tirhisa xitulu eka ndhawu ya yena kumbe Tirhisa ndhawu leyi u tilulamiseleke yona (mi ntila yi nga dirowiwa) vadyondzi va cincana hi 7kumbe 8 hi nkarhi ku ya hi nomboro ya mintila I – U nga endli migingiriko yo fambafamba loko ndhawu yi nga ri kona. SWILO LESWI I SWA NKOKA KU TI PALUXA, SWA VUMUNHU, VUSEKETERI BYA VUTITWINA KU VA XIPHEMU											
• Ku kufumeta swirho swa miri ku fana na ku tlanga piyano; ku hlamba miri, ku dzhuzha mati, sw. na sw..	X	X				X					
• Mbangu lowu hlayisekeke: ku kuma na ku avelana vundhawu handle ko chayisana.	X										
• Vufambafambisi; ku famba, ku tlulela khadi na ku tsutsuma emahlweni na le ndzhaku.			X				X		X		
• Nkatsukunyuko: ku khotsa matsolo, ku rhendzelekisa matsolo na hlakala ra le tsolweni.						X					
• Ku kufumeta rito: vutiolori bya ku hefemula na mintlangu ya				X				X		X	X

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	vutumbuluxi ku fana na ku tima khandlela, na sw.. na sw.. • . Risimu: Swinkawana swa ntlhanu. DBE WB papila ra.10										
	• Ku lemukisa miri hi ku valanga vundhawu na matlhelo tanihi etlhelo ka, ehansi ka, ehenhla ka hi ku tirhisa miri kumbe swihingakanyo..	x	x								
	• Hlayisa mabelo lamanene hi ku hi ku cinca magoza va ri karhi va phokotela kumbe ku fambafamba hi rivilo eka vuyimbeleri, tanihi ku famba hi munemune, ku tlulela khadi hi vambirhimbirhi. DBE WB papila ra.3			x			x			x	
	• Ku horisa miri na ku phyuphya: xik, 'ku nókisa khandlele' ku phyisa baloni'	x	x			x			x		
	NKAMBELO WA NKAMAFUNDZA	<ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberiwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hlulukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki • Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberiwa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene . <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa nkambelo wa nkamafundza na ku ya emahlweni 									
	MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:	<p>LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA</p> 									

DYOND ZO YA	KOTARA YA 1 45 WA MASIKU	VHIKI RO 1	VHIKI RA VU 2	VHIKI RA VU3	VHIKI RA VU4	VHIKI RA VU5	VHIKI RA VU6	VHIKI RA VU7	VHIKI RA VU8	VHIKI RA VU9	VHIKI RA VU10
--------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

TINHLOKOMHAKA:	NDZEMUKISO/MAKAMB ELELO YA MASUNGULO	NDZEMUKISO MAKAMB ELELO YA MASUNGULO	MINA	MINA	EXIKOLWENI	EXIKOLWENI	MAHANYELO LAMANENE	MAHANYELO LAMANENE	MAXELO	MAXELO
<p>VUSWIKOTI:</p> <p>TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhiselo ya le henhla ya byongo Ku tirha ka miehleketo. Ku tilawula Ku titlhogomela</p>	<p>KU TLANGA I NDLELA YA NTUMBULUKO EKA MALEMBE LAWANA NA XIYIMO LEXI VADYONDZI VA NGA EKA XONA EKU KULENI KA VONA. KU TLANGA A KU FANERIWANGA KU SIVERIWA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiyisisa nsiyerisanowampfhuka evanhwini. Migingiriko yi antswisiwile ku tiyisisa nsiyerisanowampfhukaevanhwini. Migingiriko yi endleriwe etlilasini- laha ku nga na ntalo wa vadyondzi- pfumelele vadyondzi ku siya mpfuka lowu hlayisekeke loko va ri ehandle. Va nga titoloveta migingiriko ya ntshukunyuko loko va ri eku fambeni va nghena na ku huma etlilasini na mpundzu kumbe loko va vuyela etlilasini. Tiyisisa leswaku tidyondzo ta 15 – 20 wa timinetse tin a migingiriko leyi landzelaka: ku tikufumeta na ku horisa miri. U nga hlanga nisa yin'wanan ya migingiriko yo tikufumeta, ku fambafamba na nkatshukunyuko na migingiriko ya vutumbuluki bya mintlangu na vuswikoti bya Dyondzo ya Vutiolori.Loko ku ri na ndhawu u nga engetela na ku ndlandlamuxa nkarhi. Pfumelela vadyondzi ku tirhisa switirhi swa vona kumbe va tirhisa switirhi hi mintlwa hi masiku yo hambana ku nyika nkarhi wo sanithayiza. Switirhisiwa hinkwaswo swi fanele ku hlantswiwa endhaku ka ku <p>- HAMBILESWI MIGINGIRIKO YI ENDLIWEKE HI VHIKI,U NGA CINCA MIGINGIRIKO YI FAMBELANA NA SWILAVEKO SWA WENA KUMBE NDHAWU</p>									
<p style="text-align: center;">KU FAMBAFAMBA</p> <p>Migingiriko leyi yi nga endliwa eka ndhawu leyi lulamisiweke kahle.Loko ndhawu leyikulu yo ringanela yi nga ri kona tirha hi mintlawa leyintsongo kumbe u cinca migingiriko. (Xiyaxiya swipimelo swa COVID-19)</p> <p style="text-align: center;">KU FAMBAFAMBA NA KU OLOLOXA MISIHA LEYIKULU NA MISIHA YA NKAKA SWI NA NKOKA EKA KU TUMBULUXI BYO TSHAMA ETAFULENI KUMBE EMETENI . SWI NYIKA VUTWI BYA VUN'WINYI.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Ku tumbelelana na ku famba hi matlhelo yo hambana 	x			x			x			x
<ul style="list-style-type: none"> Mintlangu yo nyenga hi ku rhendzeleka hi swikitlele va ri 					x					

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

karhi va cinca matlhelo										
• Hi ku tirhisa switwi: ku twa – va yingisela swiletelo va ri karhi va rhendzeleka		x								
Ncino (Lemuka nsiyerisano – nsiyerisanowampfhukaevanhwini) Ku tlula-tlula N'wana un.we hi nkarhi wun'we – Sanithayiza swikhomo swa ntambu										
• Ntlangu wa tsheretshere				x						
• Ku tlulela khadi									x	
• Ku yimbelela swinsin'wana swa ncino u ri karhi u encenyeta hi swikoweto swa miri			x				x			
Ndzinganiso Hi vuleteri bya vurhonána – n'wana un'we hi nkarhi un'we (Dirowa tobiloko to hlaynyana ta vadyondzi va 5 lava nga ta cincana Kunene va ri karhi va xiyaxiya nsiyerisanowampfhukaevanhwini, loko van;wana va folrile ku yimela nkarhi wa vona)										
• Mintlangu yo nyenga hi ku rhendzeleka swikitlele u ri karhi u cinca matlhelo						x				
• Lemuka tindlela to hambana to famba eka							x			x

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

ntsandza wa ndzinganiso										
VUTLHELO (Exitulwini KUMBE eka ndhawu leyi lulamisiweke ehandle laha ku pfulekeke)										
<ul style="list-style-type: none"> Migingiriko hi ku tirhisa swirho swa miri leswi a nga swi tirhisiki ngopfu- Ku tlula tlula hi nenge, XIK. Nenge, voko na, sw... 									x	
Mintlangu Engetela mintlangu ya wena										
<ul style="list-style-type: none"> Mintlangu ya ku fambafamba miri – minongoti ya tisayizi, mpfhuka, xivandla na nhlayo leyi fikeleriwekes 		x							x	
SWITIRHISWA Ku ta na maqigha	<ul style="list-style-type: none"> Tirhisa mabodlela ya khodiringi lawa ya nga riki na nchumu lawa ya pendiweke ta ni hi hiko/ tikhoni Tintambhu to tlula hi tona – pulasitiki ya ka Pick n Pay yi lukiwile yi va ntambu yo leha Tibinibege – swikokisana leswi rhungiweke swi tatiwile hi vuhlalu, beans sw na sw. – Tibinibege ti olovile ku tikhoma na swona ta lawuleka Bolo yo endliwa ekaya hi phephahungu leyi songiweke ri tsondzeriwa hi selothepi. Ndzinganiso wa Bimi- Switina swi phutseriwile hi malapi; tibiloko ti khavhariwile hi malapi na sw... 									
NKAMBELO WA NKAMAFUNDZHA	<ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hluvukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki . Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberwa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene . <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa nkambelo wa nkamafundza na ku ya emahlweni 									
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:	LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA									

Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

